



Mukomana wanga Sello, ha pfi n̄devheni.

U davhidzana nga Luambo lwa Zwanda.


Ri tsh ivuwa, ri a lumelisana.

“Ndi matsheloni!” ri tshi amba nga zwanda.




Sello u amba na khovhe dzashu nga Luambo wa Zwanda
musi ri tshi dzi ɳea zwiliwa.

"Hu rini, no vuwa?" u a vhudzisa.



Arali nda lindela tshifhinga tshilapfu u shumisa kamarani ya u ḥamba, ndi funga lunzhilunzhi luvhone lwa kamara.

Ndi vha ndi tshi khou vhudza Sello , "Ndi tea u dzhena!"



Ri swiela tshitupu, ra tupula tsheṇe ngadeni.

"Vhonani tshivhungu tshiṭuku!" ndi tshi amba na Sello nga zwanda.

Ri khou guda nga zwivhungu tshikoloni.



Nga masiari, mme ashu vha ri ruma.


"Ndi khou humbela uri ni renge mafhi na swigiri, ndi do baka khekhe," Vha tshi amba nga zwanda.



Ri tshi swika badani, nda thoma u pfuka.

Sello a nkokodza tshanda. A amba nga zwanda, "Imani! Ni fanela u sedza u thoma!"

Ri tshi swika vhengeleni, ri a fhandekana. Sello u ḥoda swigiri, nne nda ḥoda mafhi.



Swigiri i n̄han̄ha lune Sello ha koni u i swikelela.

U humbela thuso kha muthu muhulwane. Fhedzi muthu muhulwane ha ñivhi Luambo lwa Zwanda.


Sello u ñwala mbudziso kha kubugwana kwawe a re nakwo.



Hayani, ra baka khekhe na mma.

Yo no fhola, ra i nakisa nga khirimu.


"I khou qifha!" Sello u amba nga zwanda o no thetshela khirimu.



Ra ita tie ra ŋea makhulu.


"Ndi a livhuha," makhulu vha amba nga zwanda.

"Na riŋe ro takala," mukomana wanga u ralo nga zwanda.



Ro no ḥa, ra kunakisa ṭafula.

"Ni ḥo ṭanzwa zwigodelo!" Sello u ralo nga zwandā.



Ri sa athu edela, ri a kuvhatedzana.

Ra amba nga zwanda, "Khofhe dzavhuđi."



Luambo lwa Zwanda

Luambo lwa Zwanda ndi luambo lwa vhatu vha sa pfi
nđevheni.

Roṭhe ri nga lu guda.

Lu fana na dzińwe nyambo, fhedzi lwone a lu na mibvumo.